



Klub poslanika „Socijaldemokrate i Liberalna partija Crne Gore“
Kancelarija br. 13, Telefon: +382 (0) 20 404 515
e mail: klubposlanikasdilpcg@skupstina.me



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO: Crne Gore	12. 07. 20 18	GOD.
404 515		
KLASIFIKACIONI BROSJ:	00-61-1/18-16	
VEZA:		
EPA:		
SKRACENICA:		PRILOG:

SKUPŠTINA CRNE GORE

Predsjedniku Ivanu Brajoviću

Na osnovu člana 187 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postavljam sljedeće pitanje, na Jedanaestoj - posebnoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2018, predsjedniku Vlade Crne Gore, gospodinu Dušku Markoviću:

Što Vlada Crne Gore preduzima ili će preduzeti da se konačno učini izvjesnim izdavanje Enciklopedije Crne Gore i koliko je sredstava do sada utrošeno za tu namjenu?

OBRAZLOŽENJE:

Aktivnosti na izdavanju Enciklopedije Crne Gore traju skoro pedeset godina i držim da je napokon došlo vrijeme da se taj veoma važan posao za istoriju, kulturu i tradiciju Crne Gore konačno privede kraju. Država Crna Gora je u proteklih blizu pet decenija izdvajala ogromna sredstva da se taj projekat dovede do kraja za dobro Crne Gore i dobro svih njenih građana.

Ideja o pisanju Enciklopedije Crne Gore seže još od 1969. godine koja se organizaciono implementirala kroz formiranje Leksikografskog zavoda Crne Gore i preuzimanja tih poslova od strane Crnogorske i Dukljanske akademije nauka i umjetnosti. Gašenjem Leksikografskog zavoda Crne Gore i ogromnog truda koji su ljudi u njemu uložili na izradi

Klub poslanika „Socijaldemokrate i Liberalna partija Crne Gore“
Kancelarija br. 13, Telefon: +382 (0) 20 404 515
e mail: klubposlanikasdilpcg@skupstina.me


Klub poslanika „Socijaldemokrate i Liberalna partija Crne Gore“
Kancelarija br. 13, Telefon: +382 (0) 20 404 515
e mail: klubposlanikasdilpcg@skupstina.me

Enciklopedije došli smo u situaciju da obje akademije nijesu završile ovaj veoma važan posao.

Koliko je do sada potrošeno novca za Enciklopediju i Alfabetar teško je izračunati ali je jako važno naglasiti da u cjelom ovom periodu nijesmo uspjeli završiti Enciklopediju. Uvjeren sam da je njena izrada i objavljivanje htjelo imati za posljedicu sasvim drugačije stanje naše društvene svijesti, državnog, nacionalnog i građanskog identiteta Crne Gore.

Molim Vas da mi odgovor dostave i u pisanoj formi.

Predsjednik kluba poslanika
Socijaldemokrata i Liberalna partije Crne Gore


Mićo Orlandić

Klub poslanika „Socijaldemokrate i Liberalna partija Crne Gore“
Kancelarija br. 13, Telefon: +382 (0) 20 404 515
e mail: klubposlanikasdilpcg@skupstina.me



*Vlada Crne Gore
Kabinet Predsjednika*



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	25. VII	20 18. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-61-1/18-16/2	
VEZA:		
ĖPA:		
SKRAĆENICA:	PRILOG:	

Broj: 01 - 3004
Podgorica, 23. jul 2018. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE
Gospodin Ivan Brajović, predsjednik

Poštovani predsjedniče,

U skladu sa stavom 7 člana 187 Poslovnika Skupštine Crne Gore u prilogu dostavljam pisane odgovore na poslanička pitanja postavljena tokom Premijerskog sata održanog 18. jula 2018. godine, kako bi isti bili dostavljeni uvažanim poslanicima.

S uvažavanjem,



Duško Marković

Klub poslanika Socijaldemokrate Crne Gore i Liberalna partija Crne Gore

Mičo Orlandić

POSLANIČKO PITANJE

Šta Vlada Crne Gore preduzima ili će preduzeti da se konačno učini izvjesnim izdavanje Enciklopedije Crne Gore i koliko je sredstava do sada utrošeno za tu namjenu?

Obrazloženje

Aktivnosti na izdavanju Enciklopedije Crne Gore traju skoro pedeset godina i držim da je napokon došlo vrijeme da se taj veoma važan posao za istoriju, kulturu i tradiciju Crne Gore konačno privede kraju. Država Crna Gora je u proteklih blizu pet decenija izdvajala ogromna sredstva da se taj projekat dovede do kraja za dobro Crne Gore i dobro svih njenih građana.

Ideja o pisanju Enciklopedije Crne Gore seže još od 1969. godine koja se organizaciono implementirala kroz formiranje Leksikografskog zavoda Crne Gore i preuzimanje tih poslova od strane Crnogorske i Dukljanske akademije nauka i umjetnosti. Gašenjem Leksikografskog zavoda Crne Gore i ogromnog truda koji su ljudi u njemu uložili na izradi Enciklopedije došli smo u situaciju da obje akademije nijesu završile ovaj veoma važan posao.

Koliko je do sada potrošeno novca za Enciklopediju i Alfabetar teško je izračunati ali je jako važno naglasiti da u cijelom ovom periodu nijesmo uspjeli završiti Enciklopediju. Uvjerem sam da je njena izrada i objavljivanje htjelo imati za posljedicu drugačije stanje naše društvene svijesti, državnog, nacionalnog i građanskog identiteta Crne Gore.

Molim vas da mi odgovor dostave i u pisanoj formi.

ODGOVOR PREDsjedNIKA VLADe

Uvaženi poslaniče Orlandiću,

Hvala Vam što ste sa dnevno-političkih interesovanja skrenuli pažnju na teme i pitanja koja doprinose očuvanju identiteta Crne Gore i civilizacijskog jezgra naše državne i društvene zajednice.

Rad na Enciklopediji Crne Gore započeo je, kako ste i sami kazali, u okviru tadašnjeg Leksikografskog zavoda, da bi nakon njegovog ukidanja 1991. godine, prešao u nadležnost Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.

No, svjedoci smo i savremenici i određenih političkih okolnosti koje uvijek nijesu išle na ruku realizaciji ovog projekta, ali i onih koje su mu doprinosile dok je kroz burne društvene, političke i institucionalne promjene, poslednjih decenija, sazrijevala moderna i nezavisna Crna Gora.

Poštovani poslaniče,

Dozvolite da na samom početku podsjetim da je u periodu od 2001. do 2005. godine Dukljanska akademija nauka i umjetnosti radila na jednotomnoj bilingvalnoj Crnogorskoj enciklopediji. Posvećenim radom više desetina naučnih i kulturnih stvaralaca, u navedenom periodu prikupljeno je i obrađeno oko 600 enciklopedijskih jedinica, koje su objavljene u 54 broja tadašnjeg Crnogorskog književnog lista.

Ništa manji doprinos ideji očuvanja nacionalnog identiteta u sličnoj formi, dao je i Grafički zavod, kao stožer nacionalne naučne i kulturne misli, koji je svojevremeno izdao kapitalnu ediciju „Luča”. No, radi preciznog informisanja Vas i javnosti, u pripremi odgovora na Vaše pitanje zatražio sam i detaljnu informaciju o statusu realizacije ovog projekta od vremena kada je on prešao u nadležnost Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.

Prema informacijama koje su mi dostavljene – još 1997. godine Skupština Crnogorske akademije nauka i umjetnosti usvojila je koncepciju buduće Enciklopedije. Planom rada predviđeno je da se ona štampa u tri toma. Urađeno je više verzija Opšteg azbučnika, azbučnika po strukama, kao i onog po tematskim oblastima i grupacijama.

Verzija Azbučnika prihvaćena od strane Uređivačkog odbora 1998. godine, stavljena je na uvid stručnoj i naučnoj javnosti, i ostala otvorena za dopune odrednica na osnovu utvrđenih kriterijuma.

Takođe, Zakonom o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti iz 2012. godine, propisano je da Akademija „priprema Enciklopediju Crne Gore i druge nacionalne enciklopedije u oblasti nauka i umjetnosti“. Zbog toga je obrazovana Radna grupa koja je sačinila tekst nove Konceptije Enciklopedije Crne Gore, a on je usvojen 13. marta 2015. godine.

Leksikografski centar Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i Institut za jezik i književnost „Petar II Petrović Njegoš“ u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i Ministarstvom kulture, ove godine započeli su rad na tri projekta: Leksikonu diplomatije Crne Gore, Leksikonu likovnih umjetnika Crne Gore i Botaničkom leksikonu Crne Gore.

Prema utvrđenoj dinamici, u toku je izrada abecedara sva tri leksikona koji treba da budu pripremljeni do 1. oktobra tekuće godine, a očekuje se da do 2020. godine bude završeno pisanje članaka i leksikografsko uređivanje bogate naučne građe. Rad na leksikonima u funkciji je pripreme i prethodi izradi Enciklopedije Crne Gore, čime će se steći uslovi da se ovaj veoma važan posao za istoriju, kulturu i tradiciju Crne Gore konačno privede kraju.

Da ne ostane nedorečeno, nije moguće precizno utvrditi koliko je sredstava ukupno utrošeno na pomenutim projektima. Ovo iz razloga što je dio finansiran iz donacija, sopstvenih izvora i državnog budžeta. Novac je tokom gotovo tri decenije izdvajan u dinarima, njemačkim markama i na kraju, eurima. Ali njegov iznos sada nije ni presudan, već naša odlučnost da posao dovedemo do kraja!

Uvjeravam Vas da će Vlada Crne Gore, kako sam i kazao, podržati izradu pojedinačnih leksikona i nastaviti da podržava Crnogorsku akademiju nauka i umjetnosti kako bi se obezbijedio kontinuitet i uspjeh na ovom važnom državnom poslu. Dozvolite da kažem i da imamo odličnu saradnju sa Crnogorskom akademijom nauka i umjetnosti na ovom i na drugim pitanjima i to je primjer dobre saradnje Vlade sa institucijama koje baštine i snaže državu i njen nacionalni identitet.

Uvaženi poslanice Orlandiću,

Pripremajući se za odgovor na Vaše pitanje, koje je vitalno za očuvanje našeg nacionalnog identiteta, podsjetio sam se na rezultate nedavnog istraživanja koje je sprovedeno za potrebe izrade prve Komunikacione strategije Vlade.

Ono je pokazalo da više od 2/3 građana Crne Gore smatra da je lojalnost državi jedno od najljepših osjećanja, a skoro 80% građana vjeruje da djecu u školama trebamo učiti da vole svoju zemlju. To je zapravo i najbolji pokazatelj koliko je u Crnoj Gori pitanje identiteta važno, kao i da je privrženost zemlji i njenoj istoriji uzvišena sužnost svakom našem građaninu.

Projekti poput Enciklopedije Crne Gore jednog dana predstavljace relikviju našeg nacionalnog identiteta, i pijetet vremenu i ljudima koji su doprinosili izgradnji današnje, moderne i evropske Crne Gore.

Koristim priliku da sa ovog mjesta pozovem ministre kulture, nauke i prosvjete, da na ovim pitanjima radimo predano i u kontinuitetu, koristeći bogato nasljeđe koje nam je ostavljeno. Takođe i bez odlaganja, jer je dio naše memorije u ljudima koji su ostavili trag u izgradnji nacionalnog identiteta i kulture, i niko od nas nema pravo da bude inertan u ovoj inicijativi, koje su iskrene, prisutne i poznate Vladi.